



Sekepe se Noah se kgutliswa hape (Pele ho pula e kgolo)

Dintlha:

Mongol ona o se ngolwetse Dibadi. Ditemana, leha ho le jwalo, di ka balwa ke batho ba bangata kapa ba fokolang. Se bohlokwa le ho feta ke maikutlo bakeng sa morethetho. Ho fetola mantswa dintlheng tse fapaneng ho ka sebetsa.

Ho feta moo, ho lokela hore ho be le motho e mong ka morao ea buang a qotsitsweng ka Bebeleng jj.

Mantswe a lokelang ho hatiswa a ngotswe ka mongolo o motenya. Likhefu li tsoailoe ke li-indent (-----). Mantswe a ngotsweng ka bokgubedu a lokela ho sebediswa pele, kaha mokgwa wa ho bitsa ha ho bonolo kamehla.

Dipakeng tsa dikgaolo ho tla dula ho na le mmimo le di tshwantsho, kgetlo la pele e le phetoho ho tloha kgaolong ya 2 ho isa ho kgaolo ya 3. Motsotsong ona ho tla ba le khefu e kgutswane feela, empa sena se tswile ka thoko.

Qetellong ya leqephe le leng le le leng ho na le molaetsa o mokgutswanyane oo moqapi a tla tswela pele. Sena se rarola ho thusa ho itokisetsa ebile ha ya lokela ho balwa.

Ho [ka masakaneng] ho na le dintlha bakeng sa sistsibi. Haeba ho na le "Klick" e ngotsweng, sistsibi se lokela ho fetisa setshwantsho pele. Sena se etsahala haholo nakong ya ho bala le ha ho fetolwa 'mmimo pakeng tsa dikgaolo. Nakong ya 'mmimo, ditshwantsho di fetoha ka mokgwa o ikemetseng hape o fetoha seemahale se latelang hangata a kgaolo e ncha.



1 [Setšhwantsho sa 1]

Lentswe le tswang ka morao: “ ka lona letsatsi leo liliba tsohle tsa boliba bo boholo ba phatloha 'me likhoro tsa dikgohola tsa mahodimo tsa bulwa. Pula ya na lefatsheng ka matsatsi a mashome a mane le masiu a mashome a mane. {...} Ntho engwe le engwe e phelang e neng e le lefatšeng e nyametse - dinyonyana, ditlhaphi, diphoofolo tse hlaha, libopuo a tsohle tse hahabang hodima 'a lefatše, le batho bohle. {...} Ke Noah feela ya ileng a sala, le ba neng ba na le eena ka sekepeng. “

A: Ke seo e se bolelang ka Bebeleng.

B: Ho na le dikarolo tse tshwanang eo Koran le Torah.

C: Ho boetse ho na le dipale le dipale tse mabapi le morwalo ditumelong le ditsong tse ding.

D: Kapa mabapi le dikgohola tse ding tsa tlhaho.

C: Ho tloha ho batho ba Iceland ho isa ho Maaborigine, ho tloha China ya kgale ho ya ho Mayas.

A: Ha ho le jwalo hangata ha koluo a e joalo e hlaha "e le putswa". Ka mehla ke kotlo e tswang ho Modimo.

B: Kotlo bakeng sa boitshwaro bo bobo.

D: Ka mantswe a mang: Batho ba molato ba molato.

[Tobetsa ho setshwantsho se leqepheng la 2]

2 [setshwantsho sa 4 le setshwantsho sa 5, fetoha ka boeona ho tswa setshwantsho 3 !!!]

B: Kajeno ke ... (Letsatsi le letsatsi). Pula e kgolo ha e so fihle.

Moroallo ke pale feela.

A: Khopolo-taba.

C: Pale e monate.

B: Mohopolo.

A: Ntle le sena e tla tla, empa ka tsela e fapaneng.

C: Ka lebelo.

D: Hanyane butle.

C: Ha e bonahale.

D: Ka pula ...

[Tobetsa ho setshwantsho sa 5] e latelang: C



C: ... mme ntle le pula.

A: Ntle le sekepe

C: Kantle ho Noah.

B: Empa le rona.

D: Le batho le diphoofolo.

[Tlhokomeliso: ha ho ditshwantsho le mmino]

3 [setshwantsho sa 6 le setshwantsho sa 7, fetola ka bohona ho setshwantsho sa 5 !!!]

D: Seo se bolela:

C: Phetoho ya maemo a lehodimo e re ama kaofela.

D: Seo se bolela:

B: Phetoho ya maemo a lehodimo ha e tsebe bafani, ke bahlahisi feela.

D: Seo se bolela:

K: Ha metsi a phahama, kaofela re tla kgangwa ke metsi.

D: Empa hoo ke leshano.

B: Ka Miami Beach / USA thepa e ke theko e phahameng e haufi le lebopong e theoaha ka boleng, hobane metsi a phahama. Empa diterata tse tletse metsi l

Di tlwayelehile, ha ho sa na letho. ---- Batho ba dulang moo ba na le bothata - empa le bona ba na le tharollo. Ba ea libakeng tse phahameng, limithara tse makholo a 'maloa ho tloha leoatleng.

C: Ka hona, litefiso tsa thepa bakeng sa thepa ka nako e le 'ngoe e sa rateheng lia nyoloha. Baahi ba moo ha ba sa khona ho ba lefella ebile ba tlameha ho tsamaea. Joale ba na le bothata. Empa na ba na le tharollo? Ha ho na sebaka se eketsehileng bakeng sa bona Miami Beach. Ba tlameha ho tsamaea. Ke bahlahisi 'me beng ba matlo libakeng tse ntseng li theko e phahameng ke bona ba hlolang.

D: Ho na le meru ea mehlala e meng - 'me e ntse e tsoana hohle:

K: Ba nang le chelete ba na le monyetla oa ho itšireletsa.

C: 'Me moo e emang hanyane, ba itšireletsa le litokelo tsa bona ka terata le mabota.

B: ... mme haeba ho hloka hloka, ka libetsa. e

A: Ba nang le menyetla ee kaofela, ...

[Tobetsa ho Setšoantšo sa 7]

B: ... kapa terata ...

e latelang: C

C: ... kapa mabota ...

D: ... kapa libetsa ...

A: ... esita le fumana chelete ho tsoa likoluoeng tse joalo.

C: Empa ba nang le chelete e nyane haholo mme ba sa amane ka letho le phetoho ea maemo a leholimo ...

B: ... bao ho seng mohla ba kileng ba ba le koloi mme ba e-so ka ba palama sefofane, ...

C: ... utloa bohloko.

D: 'Me ba sa utloeng ba tla utloa bohloko pele.

A: Rea ipotsa hore na u ikutloa joang ka see sohle.

D: Batho, bao mantsoe a bona re sa utloisiseng mantsoe a bona kapa bao re sa utloeng litlatse tsa bona, ba ikutloa joang?

B: Ba ne ba tla reng?

C: Ba ka re fa likeletso life?

D: Na ba ka re qosa?

[Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 8]

4 [Setšoantšo sa 14, 15, 16, 17, 18, 19, se fetoha ka boeona ho tsoa Setšoantšong 13 !!!]

B: Ke lula Arctic. Mona ----- .. E ngoe ea tse ngata. Empa ho uena ke palo feela. Lipalopalo. [Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 15]

C: Kajeno ho na le libere tse pakeng tsa 20,000 le 25,000. Empa lipalo li fokotseha ka potlako.

B: Ka mantsoe a mang: Re ntse re shoa ----- Hobane sebaka sa rona sa bolulo se qhibiliha ka tlasa rona. Hobane leqhoa la pakete haufi le mabopo, sethala sa rona sa ho tsoma se ntse se fokola. Mme e mosesane.

C: Meea le maqhubu a tsamaisa leqhoa le tšesaane leoatleng le bulehileng ...

B: ... mme o re qobelle ho sesa. Re basomi ba batle. Empa le sesebelisoa se setle ka ho fetisisa se tlameha ho tela ka nako e itseng

e latelang: C



C: joalo ka mona -----

[Kanya ho Setšoantšo sa 16]

B: ... le mona -----

[Tlanya ho Setšoantšo sa 17]

C: ... 'me mona -----

[Tlanya ho Setšoantšo sa 18]

B: ... Lijo tsa rona ...

[Tobetsa ho Setšoantšo sa 19]

C: Litiiso, li-walruse, maruarua le lithhapi ... li ntse li fokotseha le ho feta.

B: Re se ke ra bua ka tšilafalo ea oli le chefo e ngoe tikolohong ea rona. Empa khutlela leqhoeng. Ha e qhibiliha, rea shoa. Empa le uena o na le bothata. Mohlomong ha se hona joale, empa haufinyane.

C: Che, ha se leqhoa le phaphametseng ka leatleng, le bakang bophahamo ba leoatile ha le qhibiliha. Bophahamo ba leoatile ha bo fetotse haholo hobane leqhoa le na le keketseho e kholo ho feta metsi.

D: Empa ho na le leqhoa le leng. Leqhoa le naheng.

C: Ho feta karolo ea bohloko ea Greenland e koahetsoe ke leqhoa. Le ha ho le joalo. Hona joale bokaholimo ba leqhoa le qepha. Ho lokile, leqhoa le qetotse lilemo tse likete. Ke ntho ea tlhaho ho bona, empa joale ba se ba palame lebelo 'me ba itahlela ka sekepeng ka sekepeng.

A: Ka June selemong sena sehlekehleke sena se ile sa lahlehela ke lithane tse limilione tse likete tse peli tsa leqhoa ka letsatsi.

C: Mme seo ke qalo feela. Haeba leqhoa lohle la Greenland le ka hare-hare le qhibilihile, bophahamo ba leoatile bo ka nyoloha ka limithara tse 7,4 lefatšeng ka bophara.

D: Mme Antarctic e karolong e ka boroo ea lefatše ke k'honthinente e koahetsoeng ke leqhoa ka botlalo.

C: Ke moo e thellang le e hlokoang ka tsela e tšosang.

B: 'Me haeba tsohle tse kenella ka leatleng, re ke ke ra ba metsing ka metsing

C: Ke 'nete hore ho tla nka nako e telele. Empa haeba bophahamo ba leoatile bo ka nyoloha ka mita e le 'ngoe feela, mohlala, karolo e kholo ka ho fetisisa ea East Friesland e ne e tla ba ka tlasa metsi.

D: Bangladesh, naha ena e bataletseng ea Asia e ne e tla lahlehela ke karolo ea bohloko ea sebaka sa eona, mme sena se ne se ka etsa hore batho ba limilione ba hloke mahae.

C: Ho lokile, o ka haha li-dikes. Kwa East Friesland o kanna wa emisa ho etsahalloa ke ntho e mpe ka ho fetisisa le bona. Empa li-dikes li theko e boima.

e latelang: D



D: 'Me Bangladesh e futsanehile. Lintho li shebahala li fapane moo.

A: Ntle le batho ba tla ba le bothata bo bong: metsi a bona a nooang a tsoa Himalaya - har'a mehloli e meng, e tsoang ho lehloa.

D: Hoo e ka bang karolo ea bobeli borarong ea batho ba fumana metsi a bona a nooang ho tsoa Himalaya. Ha leqhoa la moo le qhibiliha, ke moo ke "Bosiu bo monate"

B: Ho lekane ka leqhoa naheng. Leqhoa la rona le qhibilihang le lona le u bakela mathata.

C: Motho e mong le e mong oa tseba hore marang-rang a lefifi a futhumala kapele ho feta maqhubu a khanya ha ho na le mahlaseli a letsatsi. - hobane boholo ba mabone a khanya a bonts'a khanya le mocheso.

B: Ice e bobebe ho feta metsi. ----- Ho bobebe haholo.

C: Ha metsi a leqhoa leoatleng a ba a nyane, metsi a tla futhumala kapele - mme leqhoa le qhibilihe le ho feta. Ts'ebetso ea ho matlafatsa e tla qala ts'ebetso mme ho tla ba thata ho e emisa.

A: Selemo le selemo leqhoa la leoatile le potileng North Pole le ea fokotseha. Ka 2030s Arctic e ne e ka ba lehloa lehlabula lehlabula. Mme metsi a futhumetseng a na le kholo e kholo ho feta metsi a batang - ha leoatile le futhumala, joale boemo ba leoatile bo tla phahama.

D: Lefatšeng ho na le ts'ebetso e ts'oanang: Lefatše le nang le lehloa, le lehloa le sa feleng la Alaska le Siberia, le qhibiliha. Ebe CO2 e bolokiloeng moo mme ka holim'a tsohle, methane, e nang le phello e matla le ho feta ea phetoho ea maemo a leholimo, ea lokolloa. Thaw -methane e lokollotsoe - thaw e tsoela pele- methane e eketsehileng e lokollotsoe - hona le ke ts'ebetso e kileng ea qala, e tsoelapele ho tsoela pele

C: Ka lebaka la sena mona Arctic lithemparetjha li nyoloha ka makhetlo a mabeli ho feta lefatšeng. 'Me ka potlako ho feta kamoo ho neng ho nahanoa kateng

B: Mme o etsang? U thabile ka hore ebe u khona ho fihla masimong a oli le khase moo ho bonolo haholo Mme sebakeng sa areka, o aha likepe tse tsamaeang ka sekepe, e le hore, joaloka bahahlauli, le ka shebella lipapatso tsa lehloa tse oelang ka leoatleng haufi le Greenland - li-heralds tsa ho oa ha hao.

A: Ntle le batho ba tla ba le bothata bo bong: metsi a bona a nooang a tsoa Himalaya - har'a mehloli e meng, e tsoang ho lehloa.

e latelang: D



D: Hoo e ka bang karolo ea bobeli borarong ea batho ba fumana metsi a bona a nooang ho tsoa Himalaya. Ha leqhoa la moo le qhibiliha, ke moo ke "Bosiu bo monate"

B: Ho lekane ka leqhoa naheng. Leqhoa la rona le qhibilihang le lona le u bakela mathata.

C: Motho e mong le e mong oa tseba hore marang-rang a lefifi a futhumala kapele ho feta maqhubu a khanya ha ho na le mahlaseli a letsatsi. - hobane boholo ba mabone a khanya a bonts'a khanya le mocheso.

B: Ice e bobebe ho feta metsi. ----- Ho bobebe haholo.

C: Ha metsi a leqhoa leoatleng a ba a nyane, metsi a tla futhumala kapele - mme leqhoa le qhibilihe le ho feta. Ts'ebetso ea ho matlafatsa e tla qala ts'ebetso mme ho tla ba thata ho e emisa.

A: Selemo le selemo leqhoa la leoatile le potileng North Pole le ea fokotseha. Ka 2030s Arctic e ne e ka ba lehloa lehlabula lehlabula. Mme metsi a futhumetseng a na le kholo e kholo ho feta metsi a batang - ha leoatile le futhumala, joale boemo ba leoatile bo tla phahama.

D: Lefatšeng ho na le ts'ebetso e ts'oanang: Lefatše le nang le lehloa, le lehloa le sa feleng la Alaska le Siberia, le qhibiliha. Ebe CO2 e bolokiloeng moo mme ka holim'a tsohle, methane, e nang le phello e matla le ho feta ea phetoho ea maemo a leholimo, ea lokolloa. Thaw -methane e lokollotsoe - thaw e tsoela pele- methane e eketsehileng e lokollotsoe - hona le ke ts'ebetso e kileng ea qala, e tsoelapele ho tsoela pele

C: Ka lebaka la sena mona Arctic lithemparetjha li nyoloha ka makhetlo a mabeli ho feta lefatšeng. 'Me ka potlako ho feta kamoo ho neng ho nahanoa kateng

B: Mme o etsang? U thabile ka hore ebe u khona ho fihla masimong a oli le khase moo ho bonolo haholo Mme sebakeng sa areka, o aha likepe tse tsamaeang ka sekepe, e le hore, joaloka bahahlauli, le ka shebella lipapatso tsa lehloa tse oelang ka leoatleng haufi le Greenland - li-heralds tsa ho oa ha hao.

C: Haholo likepe tse tsamaeang ka sekepe - tse nang le botebo bo bobebe ho feta lifofane.

B: Ha hona bothata ba rona. Mohlomong re tla felisoa haufinyane kapa re tla phela bophelo bo bobele litsong tsa hau tsa liphoofolo. Ha u le teng u ka re sheba - kamora tsohle ha u na ho tlameha ho palama sekepe sa sekepe ho etsa joalo.

e latelang: D

[Tlanya ho Setšoantšo se leqephe la 20]



5 [Setšoantšo sa 28 le Setšoantšo sa 29, fetohela ka boeona ho tloha Setšoantšo sa 27!!!]

D: Ke lula libakeng tse itekanetseng tsa hemisphere e ka leboea. Mona----- Ke ne ke le bumblebee, ka Latin Bombus **[Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 29]**

Hoo ho utloahala eka ke mafura, hanyane joalo ka bomo. Ke 'na mafura. Ka nako e telele, u ne u nahana hore ke boima haholo ho fofa - mme o maketse hore ebe ke fofa. Empa haeba ka nako e 'ngoe ha ke sa fofa hape, u tla makala le ho feta.

K: Bolulo ba ka bo boetse bo fokola ka lebaka la phetoho ea maemo a leholimo. Libaka tse ka boroa haholo, moo ke neng ke ikutloa ke phutholohile haholoanyane, li se li chele haholo. Empa ka leboea e ntse e bata haholo. Khoro eo ke emang ho eona e ea fokotseha. Haeba seo se tsoela pele, ha ke sa tla hlola ke ba le sebaka. Ebe o ba le bothata, bo boholo haholo.

D: Phepo ea hau ea phepo e itšetlehile ka rona. Haeba re sa fofe ho tloha lithunthung ho fihlela lipalesa le ho hloma limela tsa hau, mohlala, o ke ke oa ba le litholoana. Karolo e kholo ea tlhahiso ea lijo lefatšeng ka bophara e itšetlehile ka kotloloho ho rona bafolisi. Ho nka kotulo le boleng, esita le ho feta kotara e meraro.

K: Ho lokile, ha e a itšetleha feela ka rona linotsi tse lutlang. Ho boetse ho na le linotši, li-wasp le likokoanyana tse ling. Empa le tsona lia nyamela.

D: Le haeba re sa felise, empa re fokotsehe ka lipalo. Na notšo e le 'ngoe e ka tsamaisa peō e phofo kaofela? A bumblebee e le 'ngoe tšimo eohle?

A: Bebele e re nakong eo batho ba ne ba tšeha Noe. Ha pula e qala ho na, ba ne ba emisa likhele tsa bona mme ba nahana: Re tla phela ka pula eo e fokolang, na ha ho joalo? E tla emisa nakoana ebe metsi a tla fela. Haesale ho le joalo. Se tsoang holimo, se hohola ka tlase. 'Me haeba e sa etse joalo re tla qapa ho hong, hoo e hoholehang. 'Me ha re se re le matsohong a eona ho eona, re lula re fumane tsela ea ho tsoa.

C: Empa metsi a ne a tsoa ka tlase le 'ona.

B: E tšolotse mapetsong 'ohle - batho ba ne ba le melala ka metsing. Empa ba ne ba sena menahano.

C: Mme kajeno?

e latelang: D



D: U ts'epa theknoloji ea hau, mabaka a hau - mekhoha eohle e bakileng bothata bona pele.

A: Hape, ntho feela eo u ka nahanang ka eona, ke hore mohopolo o tla tla ho uena.

D: Ha u sheba ka tsela e 'ngoe, u hatella lintho - u masene a seo.

[Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 30]

6 [Setšoantšo sa 35 le Setšoantšo sa 36, fetola ka bohona ho Setšoantšo sa 34 !!!]

C: Ke lula Asia Boroa. Ho ba hantle haholoanyane lihlekehlekeng tsa Borneo le Sumatra. Le ha ho le joalo, mona ke moo ke leng orang-utan. **[Tlanya ho Setšoantšo sa 36]**

Ho hang ha ho ncha ho nna hore lifate tse morung o haufi le nna lia rengoa. Empa ts'enyeho ea tikoloho ea ka e hlile e qalile ka phetoho ea maemo a leholimo - ho ba e tobileng haholoanyane, ka mokhoa o hlakileng oa tlhaiso-leseling ----- Ke 'nete. U ne u batla ho emisa phetoho ea maemo a leholimo 'me hobane u tlameha ho tsoelapele joalo ka ha u lula u le teng, u se u finyeletse se fapaneng.

B: Empa ho qala hape. Ntlha ea bohlokoa ke biofuel. Mohopolo oa mantlha e ne e le ha o sebelisa oli likoloing tsa hau ho baka phetoho ea maemo a leholimo, empa o sa batle ho etsa ntle le likoloi tsa hau, ebe o tlameha ho fumana peterole e ngoe.

C: E tsamaisang CO2 e fokolang.

B: Molemong oa tsohle e ka ba mafura a nchafatsang, a ke keng a fela. 'Me ke moo u neng u na le mohopolo oa biofuel. Mafura a hlhisoang limela tsa masimong - joalo ka peto, mohlala, e hola Europe.

C: Kapa ho thoe'ng ka oli ea palema Ke oli e nang le litholoana tse ngata 'me ka lebaka leo ke khetho e ntle.

B: 'Me joalo ka ha limela li sebelisa li-photosynthesis,' me nakong ea kholo li fetoha le CO2 feela ho ba oksijene joalo ka ha CO2 eo ba e holang ha ba e chesa, ha ba nke lehlakore maamong a leholimo. - Na ha ho joalo?

A: Ho na le phoso e le 'ngoe. Lifate tsa peto kapa tsa palema li lokela ho hola kae kae - 'me u ke ke ua pompela Lefatše la hao kapa ua le holisa kapa ua le eketsa ka makhetlo a mabeli ho lema.

D: Ka hona, o fetotse masimo, moo lijalo tsa lijo li lenngoeng, ho ba masimo a likokoana-hloko haholo-holo libakeng tseo batho ba sa jeng ho hongata. **e latelang: C**



C: Kapa u felisitse meru. Malinyane a bona. Mohlala, ho Sumatra - lehae la rona.

B: Meru, e hlahisitseng oksijene e ngata ho feta masimong a makhasi a sefate sa palema se holang moo hona joale.

K: Meru moo CO2 le likhase tse ling tsa sethopo tse bolokiloeng kahar'a mobu li se li lokollotsoe ka lebaka la tumello ena.

B: Ho rema meru bakeng sa ho sireletsa boemo ba leholimo. Ke mohopolo o feng.

D: Le ba fumanang phaello ho tsoa ba e hlahisa e le tharollo ea mathata ohle.

B: Hona joale le uena u etsa phoso e tšoanang ka likoloi tsa motlakase.

K: Likoloi tse 'maloa tsa motlakase lia sebetsa' me mohlomong ke thuso. Empa haeba likoloi tsohle tse tsamaisoang ke peterole li fetoha tsa motlakase, motlakase o ke ke oa lekana - mme o se ke oa lebala lisebelisoa tse sebelisitsoeng bakeng sa libeteri.

C: Mme ho thoe'ng ka rona? Sebaka sa rona sa bolulo se sesefetse 'me se khaotsoe likoto.

Libakeng tse ling moo re mamelloang joalo ka ha re le sebakeng se seholo sa zoo se bulehileng, boemo ba leholimo bo ntse bo fetoha hona joale.

B: Pula e na haholo le nakong ea lipula le nakong ea komello le ha e nyane. Ka lehlakoreng le leng ho bolelang likhohola le ho putlama ha lefatše 'me ka lehlakoreng le leng ho ba le komello le mollo oa moru. Re tsamaea butle haholo. 'Me seo se bolela hore boholo ba rona re shoa mollong oa moru.

C: Empa mohlomong ho chesa ho fihlela lefung sebakeng sa rona sa bolulo ke mokhoa o betere oa ho pharalla ka polokelong ea liphoofole le ho u bona u futhumatsa lefatše.

[Tobetsa ho Setšoantšo se leqepheng la 37]

e latelang: A



7 [Setšoantšo sa 44 le Setšoantšo sa 45, fetoha ka boeona ho tloha Setšoantšo sa 43 !!!]

A: Ke lula Eurasia, bonyane hlabula. Mona ----- U ka mpata hohle, ho tloha Europe bophirima ho ea Japane. Le ha ho le joalo-----ke **[Tobetsa ho Setšoantšo sa 45]** nonyana e batlang e le botsoa ha ho buuo ka eona, nonyana e neng e le ntoea ea pina ea pele nalaneng le esele. E tsebahala ho tsoa lipina le mantsoe a Sejeremane: "Eya ho cockoo" le "ho" cuckoo", ho bolelang "Jeepers", "o oa soasoa "kapa" o ea lihelong "mohlala. Linakong tsa pele, ha batho ba ne ba nkutloa ka lekhetlo la pele selemong, ba ne ba beha matsoho ka mekotleng ea bona ho bona hore na ho na le chelete e kae. Joale o tla ba le palo ena kamehla bakeng sa selemo kaofela. Ha ho na letho ka pokothong ea hau nakong eo

D: Mahlohonolo.

A: Kapa u mpotsitse potso: „Cuckoo, Cuckoo, mpoelle hore na ke tlameha ho phela halelele hakae? "- 'me joale u bala linomoro tsa ka. Haeba ke ile ka emisa ho letsa hang-hang ...

D: Mahlohonolo.

A: Joale ke tlameha ho u botsa potso: „Ke tlameha ho phela halelele hakae? “

Hobaneng?

B: Ka lebaka la phetoho ea maemo a leholimo, linonyana tse ngata tse fallang li fofa boroa hamorao hoetla- mme li khutle pejana nakong ea selemo.

K: Ke fetotse phetoho ena. Ha ke khutlela Jeremane bofelong ba Mmesa, linonyana tse ngata li se li qalile e le morao haholo hore li ka behela lehe la likomkomere sehlaheng sa tsona.

Ho joalo, ka nako ena ke 'na

D: Mahlohonolo.

K: Empa ho na le linonyana tse ling tse sa tsotelleng: Motsoalle oa ka ea fallang ea fallang hangata o khutlela nakong ea selemo, ha ho na le likokoanyana tse ngata. Empa joale likokoanyana li mona pejana, o fihla morao haholo 'me ha a sa fumana lijo tse lekaneng. Ka mokhoa o ts'oanang, ...

D: Mahlohonolo.

e latelang: A

A: 'Me ha se rona feela: ho futhumetse, ho ba kapele ha matulo a mariha a fela mariha a bona a mariha. Ebe ba sheba mahaheng a lahliloeng le mabokoseng a linonyana bakeng sa sebaka sa masea a bona. Empa ha li tsoha khoeli haholo, linonyana li ntse li tšoarehile ka ho lutla le ho holisa malinyane a tsona. Bakeng sa dormice ena ke lijo tsa hoseng tsa hoseng tse monate. Le linonyana - Hantle:

D: Mahlohonolo.

B: Ke ka tsela ena e teng: ho na le ba hlotsoang -

C: ... le bahlōli.

B: Tlholisano ea pherekano e ntse e tsoela pele ka botlalo. Haeba u batla ho pholoha phetoho ea maemo a leholimo, u tlameha ho ikamahanya le maemo kapa ho a qoba. Seo se sebetsa ho mefuta

C: ... le motho ka mong

A: lefatšeng la rona la liphoofole

D: ... 'me le uena batho.

K: Ba bang ba lona ha le sa tla hlola le robala hantle hobane ho chesa haholo.

D: Ba bang - ba nang le mathata ka ho potoloha ha bona - ba baholo le ba banyenyane mohlomong ba ke ke ba phela nakong ena e chesang.

C: Libaka tsohle li ke ke tsa tšoarella ka lebaka la mocheso o fetang likhato tse 50 tsa Celsius. Batho ba lulang moo ba tla tlameha ho baleha.

B: Kajeno hoo e ka bang motho a le mong ho ba lekholo o ntse a le teng. Hangata ke lintoa tse etsang hore ba balehe.

C: Ha sebaka sa bolulo se fetoha se fokolang, lintoa tse ncha li tla qala. Ho tla ba le phallo ea ntoa le baphaphathehi ba maemo a leholimo ...

D: ... bapisoa le ba limilione tse 70 ba seng ba mathile, sena se ka bonahala se se kotsi.

K: Bothata ba rona bo kanna ba bonahala bo sa bohlokoa. Ke bothata ba "li-dickbird" ba fokolang feela. Empa ke bothata bo tšoanang. Ke bona feela ba ka e rarollang ke uena.

[Tobetsa ho Setšoantšo sa 46]

e latelang: B



8 [Setšoantšo sa 55 le Setšoantšo sa 56, fetoha ka boeona ho tsoa Setšoantšong sa 54 !!!]

B: Ke lula leoatleng, haholo lebanta la tropike. Mona-----Ke nna nna ke likorale. Ke setsebi se ratang ho phela likolone.

[Tobetsa ho Setšoantšo sa 56]

Seo se bolela hore ha ke batle ho ba mong. Ke e mong oa ba bangata. Karolo ea ka eo u tloaetseng ho tseba ka eona ke skeleton ea kolone ea ka - joalo ka ha eka u ka etsa phoso ka motho bakeng sa toropo eo a lulang ho eona. Haufinyane ho tla ba le ba fokolang feela ba marapo ana - hobane ha thempereichara e nyoloha ka likhato tse peli, 99% ea rona e kanna ea ba e felile.

D: Re ke ke ra lumellana le ho phahama ha mocheso oa leoatile leha e le ka lebaka la acidization ea maoatle, e etsahalang hobane maoatle a se a nkile karolo ea CO2 e bakiloeng ke uena. Empa haeba tsohle li ka lula li le moeeng, ho futhumala ha lefatše ho ne ho tla be ho hatetse pele haholo.

B: Kea tseba hore ho fosahetse ho lekanya bohle ka tsela e tšoanang. Kea tseba hore ha le tšoane kaofela. Ba bang ba hau ba bile ba leka ho re sireletsa. Ba haha lipaka tsa naha ka bongata maoatleng 'me ba leka ho theha mafika a likorale tsa maiketsetso a entsoeng ka libolo tsa konkreite tse se nang letho le ho boloka mafika a shoang. Empa ha lithempereichara li ntse li eketseha, sena ha se na thuso.

D: Haeba metsi a futhumetse haholo, sebaka se seholo se ka tlas'a lefatše ha se na thuso. 'Me ka linako tse ling mohopolo o motle o khutla.

B: Bareki ba koloi ea khale, eo ba bang ba uena ba ileng ba itahlela ka leoatleng haufi le Florida e le hore ba thehe lefika la maiketsetso, ba utloisitse bohloko haholo ho feta botle. Ba ne ba sa tšoanelehe bakeng sa rona, ba itokolla ho ts'oarellang ha bona le mafika a tlhaho a senyehileng haholo. Ha re bue ka lintho tse chefo tseo ba li lokolloang butle.

D: Ntho e ngoe le e ngoe e itšetlehile ka ntho e ngoe le e ngoe. Ha u borena ba tlholeho, u karolo ea eona. Empa haeba u bona ka tsela e fapaneng, haeba u sa ele likamano

B: Moroallo e ne e se bothata ho rona - ...

D: ... ho uena e ne e le leha ho le joalo.

e latelang: B



B: Seo se re tšelisang ke hore u tla re hloloheloa. Eseng hobane re le batle haholo, ha re tsukutleha ka bonolo hona joale, kapa ha re leketlile melala ea hau joalo ka mahakoe a bohlokoa. Mohlomong ha ho joalo hobane re fana ka sebaka sa bolulo bakeng sa kotara ea lihlahapi tsohle tse tsejoang leoatleng.

D: Che, u tla re hloloheloa, hobane hammoho le meru ea mangrove re sireletsa mabopo a hau leoatleng. Ho tloha khoholehong ho ea ho maqhubu, lifefo le ntho e ngoe le e ngoe e u sokelang.

B: Ha boemo ba leoatile bo phahama le moea oa sefefa o eketseha, o tla re hloka ho feta neng kapa neng. - ...

D: ... empa ha re sa tla ba teng.

[Tlanya ho Setšoantšo sa 57]

9 [Setšoantšo sa 66 le Setšoantšo sa 67, fetoha ka boeona ho tloha Setšoantšo sa 65 !!!]

C: Ke lula karolong e ka bophirima ea Amerika Leboea. Mona ----- ke otlolla makala a ka moeeng ho tloha Alaska ho ea leboea California. Ke kedare e kholo. Ka Latin Thuja gigantea - o mphile lebitso le letle. Ke matla ebile ke oa bohlokoa ho uena. Ke kahoo nke ke ka timela le haufinyane, hobane u ntse u lula u nkuka, kamora hore u mpehelle fatše kapa u sentse tikoloho ea ka.

A: Batho ba ne ba tloetse ho aha liketsoana le lipalo tse tsoang ho 'na, kajeno ke likatara, lilakane, lifate tsa lieta le mabokose a cigar. Linako lia fetoha. Ke ne ke tloetse ho lula nokeng ea Athabasca e Profinseng ea Canada Alberta. Empa ha ho na letho le holang moo. Hobaneng?

C: Hobane ha hona joale ha ho na "oli e tloaelehileng" eo u neng u e sebelisa pele. Hona joale o tlameha ho fumana oli e hokahaneng le lehlabathe le lengata ho tloha mobung. Bakeng sa sena o hlakola libaka tsohle mme o silafatse metsi a fatše, sebelisa matla a hau mme o lokolle CO2.

A: O hloka lilithara tse hlano tsa metsi ho ntša litha e le 'ngoe tsa oli lehlabatheng la Canada. Metsi, ao ka nako eo e leng seretse feela, a silafalitsoeng ka tšepa e boima le li-hydrocarbons.

C: U boloka lets'oao lena matšeng a maholo a nang le litšila, haeba le sa kenelle ka metsing a fatše le linoka tse haufi. Palo ea batho ba nang le mofetše e se e ntse e eketseha libakeng tse haufi.

e latelang: A



A: Leha basebetsi, bao boholo ba bona ba tsoang libakeng tse ling, ba bona nako ea bona libakeng tse na e le kahlolo e ntle ea teronko "me ba talima fatše joalo ka polanete e ngoe, e le hore ba ka etsa tumellano ea bona ntle le mathata a kelello.

D: Merafo ea lehlabathe lena la oli feela e lokolla CO makhetlo a mararo ho isa ho a mahlano ho feta tlhahiso ea oli e tloaelehileng.

B: Le hore, leha libuka tsa akhaonto tsa lifeme tsa oli li hlaha haholo ho feta seo u lumelloang ho se hlalisa haeba u batla ho boloka sepheo sa hau sa boemo ba leholimo se hlalositsoeng.

A: Hobaneng u etsa joalo?

[Tlanya ho Setšoantšo sa 67]

C: Hobaneng u sa otle?

A: Ka linako tse ling ke nahana hore rea hlasela. Rona, lifate.

C: Hobaneng ha o sa batle ho etsa joalo?

A: 'Me re tla ba qalo feela. Lihlahla le lipalesa, manonyeletso a mohloa le algae

C: ... lijalo tsohle li ne li tla otlala. Ba ka hana ho etsa tšebeliso ea bona.

A: Khaotsa ho ba le photosynthesis!

C: U tla bona hore na oksijene ea hau e ne e felloa ke lebelo haka, ho ne ho se na moea o mongata oa ho hema.

K: Ke nahana u utloisisa mehatla ea hau, ...

C: ... ho hema moea.

A: ... ho oela fatše ..

C: Empa rona limela ha re na ho otlala. Re na le mamello.

K: Re bokhoni ba ho mamella lintho.

C: Ka hona, ha u na moea oa ho hema, haeba u senya polanete ka boeona.

D: Na ua e tseba? Lefatše le leng le kopana le le leng. E mong oa tletleba:

B: „Ha ke utloe hantle. “

A: „Hobane'ng? “

B: Ke na le homo sapiens. “

D: E 'ngoe e mo tšelisisa:

A: „Oh, hoo ho tla feta. “

D: Lefatše ha le u hloka.

e latelang: C



C: Empa u hloka Lefatše.

[Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 68]

10 [Setšoantšo sa 80 le Setšoantšo sa 81, fetoha ka boeona ho tloha Setšoantšo sa 79 !!!]

D: Re ka fana ka mantsoe a rona ho liphoofole le limela tse ngata.

C: Ho tloha ho krill ho fihlela marutse.

B: Ho tloha ho linoko ho ea ho litlou.

A: Liphoofole, tse ntseng li phela ...

C: ... le tse ling, tse seng li felile.

D: Empa letsatsi le le leng ha lea lekana bakeng sa seo.

A: Bebele e bua ka Moroallo e le kotlo ea "sebe" kapa "bophelo ba boetsalibe". Ka kakaretso haholo. U ka nahana hore Molimo oa Bokreste ha a rate ha batho ba qhekelletsana.

D: Empa mohlomong seo se fetoletsoe ka phoso.

B: E hlaloso ka mokhoa o hlakileng haholoanyane litšōmong tse ling.

C: Pale ea Moroallo e boetse e phetoa ho Epic of Atra-ḫasis ho tloha lekholong la bo19 la lilemo pele ho Krete. E re:

Lentsoe le tsoang ka morao: baleha ntlo, u hahe sekepe, u lahle thepa le ho pholosa bophelo. “

[Tobetsa Setšoantšo se leqepheng la 81]

D: E hlakile haholo ho Epic of Gilgamesh ho tloha lekholong la bo 18 la lilemo pele ho Krete:

Mantsoe a tsoang morao: „tlohela thepa le ho sheba bophelo.

Nyatsa thepa ea lefatše 'me u boloke moea oa hau o phela. “

A: Re tseba seo.

C: Re tsebile se bohlokoa ka lilemo tse likete.

B: Ntho ea bohlokoa ke efe.

D: Empa re e lebetse.

A: Joalokaha re se re boletse: re maseterata a khatello

[Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 82]

e latelang: D



11 [Setšoantšo sa 87 le Setšoantšo sa 88, fetoha ka boeona ho tloha Setšoantšo sa 86 !!!]

D: Ke lula kae kapa kae. Mona --- Leha ho le joalo --- Ke 'na motho oa nama.

[Tlanya ho Setšoantšo se leqepheng la 88]

B: Ka Latin homo sapiens, e bolelang boholo ba "motho ea utloisisang, moelets'i kapa" ea bohlale, ea bohlale, ea bohlale, ea nang le kahlolo e molemo".

C: Ke 'na ea bakang phetoho ea maemo a leholimo mme ka nako e ts'oanang ke tla oela ho eona.

A: Eona, eo ka potlako re hlokanang moea o hloekileng, metsi a nooang a hloekileng, lijo tse lekaneng le poloheho malapeng a rona. - ...

C: ... empa ea fanang ka sohle se mona le joale bakeng sa matšelisano.

D: Ea sa ameheng ka lefatše leo litloholo tsa hae li tla phela ho lona.

B: Ke 'na ea molato.

A: Molimo, re romelle moroallo o mong.

D: Re e tšoanela ka botsepehi.

Bohle: E tlohele pula! **(bahlalosi ba bokella lipampiri tsa bona, ba eme - ho bonahala eka ke pheletso ea ketsahalo. Empa joale ba fetola maikutlo, ba lula fats'e hape ba bale karolo ea ho qetela)**

11

B: E, e re pula e na! Empa elelloa pula e theoha maholimong!

C: Ka hona, e mong le e mong oa hlokomela hore ha e liehe haholo.

A: Ha ke Noe - 'me nke ke ka rata hore ntho e tšoanang e ka re etsahalla joaloka Noe pale ea Moroallo.

D: Re mamele!

A: Re nke ka ho teba!

C: Ka holim'a tsohle: Etsa ho hong qetellong!

B: Ha re batle ho ba bona ba tla nepahala ha lefatše le theoha.

A: Ha ke Noe - empa ke sebelisa baesekele ea ka ho fapana le koloi.

B: Literene sebakeng sa lifofane.

e latelang: C



C: Ke lula hae ha ho hlokahala.

D: Ke sebelisa lintho nako e telele.

A: Ke li lokisa ha li senyehile.

B: Ha ke je nama.

C: Kapa hanyane.

D: Ke vegan.

A: Empa seo sohle se ke ke sa lekana!

D: Ha hoa lekana, haeba ke 'na feela ea etsang lintho tsena bakeng sa ka le letsoalo la ka.

A: Ke kahoo ke bonts'ang.

B: Ke ka hona ke qholotsang bo-ralipolotiki ho esele.

C: Le moruo.

D: Le libanka.

A: E le hore qetellong ho hong ho fetohe.

B: Ka tekanyo e nyane

C: ... le ka tekanyo e kholo.

D: Che, ha ke Noe.

A: Ha ho na motho ea.

Ho le joalo: Empa kaofela re karolo ea Areka.

12 [Setšoantšo sa 101, 102, 103, 104,....., fetoha ka boeona ho tsoa Setšoantšong 100 !!!]

Video-Clip: „Lumela, lebitso la ka ke ...

Ke tsoa ...

Ke 'moelli khahlanong le phetoho ea maemo a leholimo.

Kea ... "

13 ... kamora 'ho bala

Lipuisano + Libukana tsa ho ikoetlisa

webosaete - pokello ea mehopolo

melaetsa e meng e hlaha

Areka joalo ka setšoantšo, e loketseng le mats'oao a nang le li-poster, li-postcards, lithupa le tse ling